



Crna Gora
Mali i Zi



JU CENTAR ZA OČUVANJE I RAZVOJ KULTURE MANJINA CRNE GORE
IP QENDRA PËR RUAJTJEN DHE ZHVILLIMIN E KULTURËS SË PAKICAVE TË MALITË ZI
CENTER FOR THE PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF THE CULTURES
OF NATIONAL MINORITIES IN MONTENEGRO

Црна Гора
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ
ПОДГОРИЦА

Примљено	13-04-2023	Приједност
Организација	07-01587 / 1086	

Podgorica, 13.04.2023.godine
Broj: 127

Agencija za sprječavanje korupcije

UI. Kralja Nikole 27/IV
Podgorica

Predmet: Obavještenje o zaključenom Ugovoru o djelu

Uvaženi/a,

U skladu sa članom 44 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. list CG“ br. 3/20 i 38/20), obavještavamo Vas je Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina dana 13.04.2023. godine, radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada, zaključilo Ugovor o djelu, sa Kristinom Đonaj.

S poštovanjem,

Direktor
Salko Luboder



JU Centar za očuvanje i razvoj
kulture manjina Crne Gore
Broj: 126
Podgorica, 13.04.2023.godine

U skladu sa članom 669 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list CG", br. 047/08, 004/11, 022/17), i članom 19 Statuta JU Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina (br.81/18, 325/20), zaključuje se:

UGOVOR O DJELU

između:

1. JU Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina u Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadžića br. 31, PIB 02737728, koju zastupa direktor Salko Luboder (u daljem tekstu Naručilac), s jedne strane, i

2. Kristine Đonaj, prof. engleskog jezika, iz [REDACTED] JMB [REDACTED] (u daljem tekstu Poslenik/Izvršilac poslova), sa druge strane.

Član 1

Poslenik se obavezuje da za potrebe Naručioca obavlja sledeće poslove:

- međunarodne promocije programskih aktivnosti Centra sa fokusom na predstavljanje Antologije kratke proze albanskih pisaca Crne Gore „Svi naši“ koja je objavljena na albanskom i crnogorskom jeziku.
- ciljna grupa promotivnih aktivnosti su kultura javnost, istaknuti poslenici kulture i umjetnici na engleskom i albanskom govornom području, kao i mediji na pomenutim jezicima.

Izvršilac posla će navedene aktivnosti izvršavati na visokom profesionalnom nivou u saradnji i koordinaciji Centra sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, s ciljem predstavljanja i afirmacije rezultata rada na međunarodnom planu.

Član 2

Poslenik je dužan povjerene poslove obavljati na način kako je to ugovoreno, nastojeći osigurati što kvalitetnije poslovanje na području rada za koje odgovara, stručno, odgovorno i profesionalno se odnoseći prema poslu, kao i imovini, sredstvima i dokumentaciji, koja se u vezi sa ovim ugovorom stavljaju na korišćenje izvršiocu.

Naručilac posla ima pravo da vrši nadzor nad obavljanjem poslova i daje uputstva uvijek kad to odgovara prirodi posla iz člana 1 ovog Ugovora.

Član 3

Poslenik će posao obavljati u sjedištu Naručioca, na teritoriji Crne Gore, a u skladu sa prirodom djelatnosti Naručioca povremeno i po potrebi van Crne Gore.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog Ugovora izvršava u period od 13.04.2023.godine do 13.06.2023. godine.

Član 5

Naručilac posla se obavezuje da Posleniku isplati naknadu za izvršeni posao iz člana 1 ovog ugovora, mjesečno u neto iznosu od 600.00 (šeststotina eura) za period iz člana 4 ovog Ugovora, uplatom na žiro-račun Poslenika br. [REDACTED]

Za vrijeme obavljanja posla iz člana 1 a na iznos iz člana 5 stav 1 ovog Ugovora, poslenik ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa Zakonom.

Poreze i doprinose obračunava i isplaćuje Naručilac posla.

Član 6

Poslenik odgovara za nedostatke obavljenog posla, u skladu sa važećim propisima. Ukoliko su nedostaci takve prirode da su u suprotnosti sa Ugovorom o djelu, Naručilac može raskinuti Ugovor bez prethodnog zahtjeva da se ti nedostaci otklone.

Član 7

Svaka strana može i prije isteka ugovorenog roka raskinuti Ugovor jednostranom izjavom volje u pisanoj formi, u kom slučaju otkazni rok iznosi 15 dana, kao i sporazumom ugovornih strana, u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Sve eventualne izmjene i dopune ovog Ugovora vršiče se u pisanoj formi u skladu sa zakonom.

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove, koji mogu nastati u vezi ovog ugovora, rješavaju sporazumno, a za one sporove koje ugovorne strane ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je stvarno nadležni sud u Podgorici.

Član 9

Na prava i obaveze ugovornih strana koja nijesu uređjena ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 10

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po 2 (dva) primjerka ugovora. Ugovor se smatra zaključenim kad ga potpisu obje ugovorne strane.

Poslenik

Kristina Đonaj

K. Đonaj

